

## **10. PRIMENA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA U GEODEZIJI**

### **10.1. Totalne stanice**

Pojava distomata je predstavljala pravi hit i ogroman pomak u odnosu na prethodne instrumente. Pojavom totalnih stanica može se slobodno reći da je prava revolucija u geodeziji. Danas se ni jedna organizacija, koja u svom delokrugu ima i geodetske poslove, ne može zamisliti bez bar jedne totalne stanice. Aktiviranjem samo jednog funkcijskog tastera na totalnoj stanicici, može se izvršiti više različitih funkcija (npr. izmeri se kosa dužina, na ekranu se prikaže kosa i horizontalna dužina, kao i visinska razlika, sračunaju se koordinate vizurne tačke i sve to zajedno memoriše).

Totalna stаница се састоји од електронског теодолита, електронског далијномера (EDM) и микропроцесора са уграденим softverom за registrovanje и obradu података мерења. То је другим речима аутоматски региструјући тахиметар који у себи садржи електронски теодолит, distomat и рачунар.

Jedan od најчешће коришћених инструмената је totalna stаница Leica TCR407 sa odgovarajućim priborom. Ova totalna stаница има могућност мерења дужине уз помоћ прizme до 3500 m, а без призме (laserski) и до 170 m уз 90% refleksије. Такође подржава мерење углова у горизонталној равни  $0^{\circ}$  до  $360^{\circ}$  и мерење углова у вертикалној равни  $-55^{\circ}$  до  $90^{\circ}$ , при чему је мerna nesigurnost за мерење дужине  $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$ , а за мерењеугла  $\pm 2''$ . Totalna stаница подноси температуре од  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Za poslove inženjerske geodezije totalne stанице су данас незаменијиви инструменти са мноштвом погодности и помоћних опција које првенствено олакшавају и више струкно обављање послова. За ишколчавање тачака на терену ови инструменти су веома погодни јер се могу користити дирекциони угло и координате тачака. На дисплеју инструмента се очитава колико је потребно померити тачку на којој се налази призма по углу и дужини да би дошла на пројектовано место. Ово више струкно олакшава рад код преноса пројекта на неприступачним теренима. За сваку тачку, поред registrovanih polarnih ili ortogonalnih координата, региструје се и број тачке, код, висина signala, подаци о температури и притиску. Ове totalne stанице omogućavaju direktni priključak PC računara na nju, па тако и аутоматско картирање тачака. Poznati производи totalnih stаница су: Leica, Sokkia, Topcon, Nikon, Wild..

Kod мерења дужина скоро сvi геодетски инструменти су засновани на faznom principu мерења. Upoređuje сe vremenski period putovanja elektromagnetskog talasa od

instrumenta do reflektora i nazad. Dužina je u funkciji brzine prostiranja talasa i vremenskog intervala između momenta emitovanja i prijema elektromagnetsnog talasa.


Podaci su sačuvani u poslovima (JOB), kao u direktorijumima. Poslovi sadrže podatke merenja različitih tipova i može im se individualno pristupiti u cilju pregledanja, editovanja ili brisanja.

#### Setovanje stанице

Sva računanja koordinata se odnose na trenutno setovanu stanicu. Visina stанице mora biti uneta. Koordinate stанице mogu biti unete ručno ili pročitane iz memorije. Orientacioni pravac može biti unet manualno ili setovan pomoću poznatih koordinata stанице i orientacije. Postoje dve metode: setovanje direkcionog ugla i setovanje koordinata. [6]

#### **10.1.1. Osnovni principi merenja**

Osnovni princip rada zasniva se na merenju tri elementa: horizontalni ugao, vertikalni ugao i kosa dužina. Sve ostale veličine su izvedene iz ovih.



Slika 10.1

##### **10.1.1.1. Merenje horizontalnih uglova**

Horizontalni ugao se meri od početnog pravca horizontalnog limba. Ukoliko se za početni pravac namesti direkcioni ugao na terenu je omogućeno direktno očitavanje limba!

Vrlo precizno merenje uglova zasnovano je na korišćenju tzv. enkodera. Enkoderi su smešteni uz limb i pomoću glava za očitavanje (senzori) vrši se digitalno očitavanje limba.

#### **10.1.1.2. Merenje vertikalnih uglova**

Omogućeno je merenje i vertikalnih uglova i zenitnih uglova. U praksi se najčešće koriste zenitni uglovi, odnosno uglovi između pravca vertikale ( $0^0$  na limbu) i pravaca ka dатој тачки.

Totalne stanice poseduju interni senzor koji detektuje otklone vertikalne ose instrumenta i automatski popravlja merene vrednosti horizontalnih i vertikalnih uglova.

#### **10.1.1.3. Merenje dužina**

Najveći broj geodetskih instrumenata zasnovan je na faznom principu merenja dužina, odnosno upoređuje se vremenski period putovanja svetlosnog talasa od instrumenta do reflektora i nazad i primenom poznatih formula može se vrlo precizno dobiti vrednost dužine.

### **10.1.2. Osnovne računske operacije unutar totalne stanice**

#### **10.1.2.1. Računanje horizontalne dužine**

Da bi se sračunale koordinate ili visina nepoznate tačke, neophodno je kosu dužinu svesti na horizont. Na slici 10.2. ilustrovan je odnos kose i horizontalne dužine i on iznosi

$$dh = dk \cdot \sin Z$$


gde je  $dk$  kosa dužina, a  $Z$  zenitni ugao. Horizontalne dužine su neophodne prilikom računanja koordinata nepoznatih tačaka.

#### **10.1.2.2. Računanje visina tačaka**

Dva su različita tipa visinskih razlika, i to:

- visinske razlike ( $\Delta h$ ) između tačaka na površi zemlje i

- visinske razlike ( $\Delta H$ ) koja predstavlja razliku visina između obrtne ose instrumenta i obrtne ose reflektora. Da bi se sračunala visinska razlika, neophodno je poznavati visinu obrtne ose instrumenta i i visinu centra reflektora I.



Slika 10. 2.

Ukoliko je poznata visina stajne tačke instrumenta  $HA$ , visina tačke na kojoj je postavljen reflektor računa se kao

$$HB = HA + dk \cos Z + i - l$$

#### 10.1.2.3. Računanje koordinata tačaka

Postupak računanja koordinata u ravni Y (East) i X (North) izvodi se pod pretpostavkom da je nulti pravac limba sever instrumenta. Ukoliko se pravci orijentišu, tada se računanje koordinata u ravni projekcije vrši automatski, a visine se dobijaju u sistemu visina u upotrebi, kao

$$X_B = X_A + d_k \cdot \sin Z \cdot \cos A$$

$$Y_B = Y_A + d_k \cdot \sin Z \cdot \sin A$$

$$H_B = H_A + d_k \cdot \cos Z + i - l$$

gde su:  $Y_A$ ,  $X_A$  i  $H_A$  koordinate totalne stanice, a  $Y_B$ ,  $X_B$  i  $H_B$  koordinate tačke na kojoj se nalazi reflektor (nepoznata tačka).

### **10.1.3. Specijalna merenja**

Poznavanjem prethodno navedenih principa moguće je ostvariti više vrsta specijalnih merenja. Navedimo samo neke od njih:

- određivanje visine objekta (nepristupačne tačke);
- prikazivanje frontova između bilo koje dve snimljene tačke (najčešće zadnje dve);
- obeležavanje (iskolčavanje) i to razni oblici (vrlo efektne kombinacije);
- merenje površina zatvorene konture (parcele);
- određivanje koordinata stanice presekom pravaca nazad (više kombinacija);
- određivanje i obeležavanje zadatog nagiba u procentima;
- postavljanje tačno određene vrednosti za početni pravac (pogodno kod obeležavanja, veštačenja i sl.), i mnoge druge funkcije.

Detaljniji opis navedenih operacija nalazi se u referentnim priručnicima koji se isporučuju uz instrument.

### **10.1.4. Osnovni principi automatske registracije i obrade podataka**

Osnovni principi automatske registracije prikazani su kroz proceduru merenja na terenu koja omogućuje praktično potpuno automatizovanu obradu rezultata merenja.

Procedura je zasnovana na objektivnim okolnostima, i to:

- terenskim (mogućnost nepostojanja koordinata geodetske osnove, mogućnost ispravke i korekcije pogrešno unetih elemenata na terenu i sl.);
- regulativnim (postojeći propisi Republičke geodetske uprave zahtevaju da se predaj zapisnik u formi predviđenoj pravilničkim propisima).

Kao posledica nastao je softver za obradu koji automatski realizuje mernu proceduru i omogućuje:

- ispravku svih grešaka na terenu;
- transformaciju svih podataka iz jednog sistema u drugi sistem najčešće iz lokalnog u državni;
- pregled podataka pre štampanja zapisnika;
- štampanje zapisnika u formatu predviđenom pravilničkim propisima;

- kartiranje snimljenih podataka u programe za geodetsku grafiku.

## **10.2. Primena tehnologije globalnog sistema pozicioniranja GPS**

Razvoj GPS počinje 70. godina prošlog veka (20. veka) nakon odluke Ministarstva odbrane SAD o potrebi globalizacije životnog prostora. Ovakav stav motivisan je pre svega vojnim ciljevima SAD, ali svakako da ima izuzetan značaj za dalji razvoj geodezije.

Po efikasnosti snimanja kao i tačnosti pozicioniranja GPS ima značajne prednosti u odnosu na ostale metode.

Prednosti se uglavnom ogledaju u sledećem:

- nije nužna optička vidljivost između dva susedna GPS prijemnika,
- moguć rad u svako doba dana i noći,
- mogućnost računanja koordinata detaljnih tačaka u realnom vremenu, i
- veoma visoka efikasnost rada i tačnost ocena položaja tačaka detalja

Postojećim propisima u Republici Srbiji, oblast GPS premera nepokretnosti uređena je Instrukcijom za izradu i održavanje geodetske osnove za snimanje detalja (RGZ, 1997) i Uredbom o primeni tehnologije globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti (RGZ, 2002).

GPS čine tri segmenta:

1. kosmički (sateliti koji se kreću oko Zemlje),
2. kontrolni (stanice raspoređene na celoj teritoriji Planete), i
3. korisnički (prijemnici). [3]

### **10.2.1. Kosmički segment**

Kosmički segment čine sateliti koji se kreću oko Zemlje na visini od oko 20200 km sa periodom od oko 12 h. Osnovne funkcije satelita su:


- prijem i registracija podataka koje dobijaju od kontrolnog segmenta,
- održivanje tačnog vremena uz pomoć atomskih standarda frekvencije
- emitovanje informacija (navigaciona poruka) i signala korisnicima na jednoj ili obe frekvencije (L područje frekvencija).

Do sada je projektovano pet generacija satelita (Blok I, II, IIA, IIR i IIF). Trenutno su u orbitama sateliti generacije IIR koji su lansirani počev od 1996. godine. U toj generaciji proizvedeno je 20 satelita i sa 4 satelita iz prethodne generacije čini ukupno 24 operativna satelita (trenutno). Sateliti IIF serije još uvek su u fazi projektovanja i njihovo lansiranje planira se od 2005. godine. Za razliku od prethodnih generacija, sateliti Blok IIR generacije zahvaljujući mogućnosti merenja dužina između samih satelita, imaju mogućnost samostalnog funkcionisanja u periodu od 180 dana. Vek trajanja satelita iz ove serije po planu iznosi 10 godina.

Svaki satelit ima dvojnu oznaku, i to: NAVSTAR (ili SVN – Space Vehicle Number) broj i PRN (Psudo Random Number) broj. SVN označava redosled lansiranja satelita. Na primer:

sateliti Bloka II imaju od SVN13 do SVN 21, Bloka IIA od SVN 22 do SVN 40, a Bloka IIR od SVN 41 i dalje. Druga oznaka ukazuje na jednu od 37 sekvenci sadržanih u P kodu (PRN broj satelita).

Sateliti su raspoređeni tako da je u svakom trenutku na bilo kom delu Zemlje obezbeđena vidljivost najmanje 4 satelita iznad  $15^{\circ}$  elevacije. U stvarnosti, najčešće se raspolaze sa 5 ili više satelita, što značajno doprinosi većoj pouzdanosti sračunatih pozicija. [3]



Slika 10.3 : Konfiguracija satelita

### 10.2.2. Kontrolni segment

Kontrolni segment čini: glavna kontrolna stanica, stanice za praćenje satelita i zemaljske antene koje služe za permanentnu komunikaciju sa satelitima. Kontrolni segment prati satelite, određuje parametre orbite i satelitima šalje podatke o njihovom položaju na putanji, uključujući i podatke o stanju satelitovih časovnika. Satelitski signali se primaju u pet stanica: Hawai, Colorado Springs, Akcension Is., Diego Garsia i Kwajalein (slika 10.4).

Merenja se obrađuju u glavnoj kontrolnoj stanici u Colorado Springsu, gde se računaju efemeride i podaci o popravkama časovnika i uz pomoć stanica u Akcension Is., Diego Garsia i Kwajalein podaci se šalju ka satelitima. [3]



Slika 10.4 : Položaj tačaka kontrolnog segmenta


### 10.2.3. Korisnički segment

Svako ko poseduje GPS prijemnik pripada ovom segmentu. Zadatak GPS prijemnika jeste da primi GPS signale i odredi položaj i/ili vreme u prostornom koordinatnom sistemu. U zavisnosti od namene i tehničkih karakteristika, postoji nekoliko različitih kategorija prijemnika (navigacioni, geodetski, jednofrekventni, dvofrekventni itd.). Korisnički segment GPS u širem smislu obuhvata:


- hardver (prijemnici koji primaju signale),
- softver (algoritmi za računanje i vezu sa korisnicima), i
- procedure merenja (zavise od zahtevane tačnosti, funkcionalnosti sl.).

Osnovne komponente GPS prijemnika čine:

- antena sa predpojačivačem,
- radio-frekventni deo,
- deo za kontrolu i upravljanje radom,
- deo za registraciju merenja, i
- deo za napajanje prijemnika.



Slika 10.5 : Osnovni delovi GPS prijemnika




Slika 10.6 : Kodno – korelisani tip kanala

U topografskom premeru, osnovne karakteristike GPS satelitskog premera ogledaju se u sledećem:

- tačke čije se koordinate određuju su stacionarne,

- u zavisnosti od tražene tačnosti, podaci GPS merenja prikupljaju se u okviru opažačke sesije koja može trajati od par sekundi do nekoliko sati ili dana,
- isključivo se koriste relativne metode merenja,
- vezanost sa tradicionalnim premerom u pogledu sadržaja, ali u odnosu na njega, rad je neuporedivo brži, tačniji i efikasniji.



Slika 10.7 : *Digitalni tip kanala*

Sam GPS prijemnik se sastoji iz dva osnovna elementa – dela za prijem signala (antena) i dela za obradu signala (mikroprocesor)(slika 10.8). Antena je konstrukcije da vrši prijem iz svih pravaca, sa svih satelita iznad horizonta, a mikroprocesor kontroliše ceo sistem i omogućuje interaktivnu komunikaciju sa prijemnikom.

GPS metoda merenja u odnosu na druge geodetske tehnike i instrumente ima prednost u tome što:

- radi u svim vremenskim uslovima,
- sam rad ne zavisi od doba dana ili godišnjeg doba,
- nije potrebno dogledanje tačaka,
- moguće je direktno meriti rastojanja i do od više hiljada kilometara i
- trenutno određivanje X,Y,H koordinata[3].

Najnovije izmene zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti definišu novi geodetski referntni sistem u Republici Srbiji i stavljen je u službenu upotrebu od 01. januara 2011. godine.



Slika 10.8 : GPS prijemnici

Prostorni referentni sistem za Republiku Srbiju je terestički trodimenzionalni koordinatni sistem koji se po definiciji koordinatnog početka, orientaciji koordinatnih osa, razmere, jedinice dužine i vremenske evolucije, podudara sa Evropskim terestičkim referentnim sistemom – European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).

Za realizaciju novog sistema predviđen je okvir ETRF2000 kao konvencijalni okvir predložen od strane relevantnih međunarodnih organizacija kao što su IGS (International Geographic Society) i EPN (EUREF Permanent Netnjork). Položaj tačaka u horizontalnom referentnom sistemu izražava se dvodimenzionalnim, pravolinijskim koordinatama u ravni konformne univerzalne transverzalne merkatorove projekcije – Universal Transverse Mercator (UTM), na elipsoid GRS80.

Trodimenzionalni referentni sistem koji je do sada bio u upotrebi u Republici Srbiji je ITRF96. Republički geodetski zavod je sve koordinate sračunate u ovom sistemu, preračunao u novi sistem ETRS89 - ETRF2000 i stavio ih u službenu upotrebu od 01. januara 2011. godine.

Takođe, mreža permanentnih stanica – AGROS, od 01. januara 2011. godine, radi u novom sistemu ETRS89 - ETRF2000.